

BUGU YA TSHIVENDA

Yo
vusuludzwa,
i tevhedza
CAPS



Gireidi ya R **BUGU YA 4**

Dzina:

Kilasi:



Bugu ya

4

Themo ya 4



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt

Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TSHIVENDA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0731-3
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507313

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iwhala wa Zwixele (Grade R) ndi tshipida tsha tshițirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiñisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzioni dzavho. Thodisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani la pfunzo iwhala muñwe na muñwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhuđi pfunzioni dzavho dza miñwaha i no do tevhela - pfunzioni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhulamu ya Vhuimo ha Fhasi i na thodea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhala, thangelauvhala na thangelambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwathaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshele musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u thirela phanda.


Zwenezwoha, ndivyo ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zve zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbule kuhulwane kune vha tea u ku talukanya musi vha tshi ñisimela murango wo khwathaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhalu zve vhana vha ñewa uri vha bvedede na u ñidowedza zwikili zwine zwa do vha pfundisela tshikolo tsha fomaña.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhalu vha tea u rangi nga u talukanya kufarelwe kwa bugu, u fhenda masiafari na u talukanya uri bugu i shuma ñigilade. Vha tea u talukanya vhusaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u talukanya uri matsina maipfi a re kha siatari o vhumbla vha mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo di ralovho na kha u iwhala. Vhana vha tea u alusa u thadulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ñadowendewe dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo, vha ita ñadowendewe dza kusikelwe kwa maladere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi ñivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhuñanzi tshothe uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa iwhana mugede e eþhe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanda na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluwopfunzioni ya iwhana uyu i re yaye e eþhe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi do thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzioni hu u itela uri zwi bviswe ñigilani ya iwhana musi a sa athu thoma pfunzo ya fomaña.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhatshilo kha theru dza 20, hu tshi shumiswa ñigila dzi no mvumvusa na u kunga vhagudi vha vha kha di vha vhatku. Ri na fulufhelo lauri vhagudi vha do diphina musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa mudededzi wavho, vho do diphina navho.




TSHIVENDA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0731-3
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.




9 781431 507313



Kha ri imbe



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.




Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Alifabethe



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0731-3

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



Bug u g y a

Gireidi ya **R** HO VANGANYWA

- Luambo
- Mbalo
- Zwikili zwa vhutshilo

n̄ga Tshivenda

1	Dainaso	2
2	Zwiñoni na zwikokovhi.....	12
3	Zwipuka zwa ðaka	22
4	Mitambo.....	32
5	Upembela	42



Ndaela dza zwigeriwa dzi
wanala murahu ha bugu.



Kha Mudededzi/Mugudisi:

Vhagudi vha tea u ita ndowendwe ya mushumo wavho musi vha sa athu ita nyito dzi re buguni dza mishumo dzavho. Sa tsumbo:

- Musi vhagudi vha tshi tea u tangedzela phindulo yone, kha vha ri vha thome n̄ga u ita luswayo kha phindulo iyi i re yone. Vhagudi vha tea u thoma vha pfā kha mudededzi uru phindulo ndi yone vha sa athu u i ñwala buguni dzavho.
- Musi nyito i tshi lila uri vhagudi vha tevhedzele tshitihu, kha vha ri vha thome n̄ga u tevhedzela n̄ga minwe vha sa athu zwi ita buguni dzavho.



Kha vha vhe na nzhele: Vhagudi vha vha vhe kha zwikhala zwo fhambanaho zwa nyaluwo. Arali vha tshi vhona uri vhanwe vha vhagudi vha kha ñi lila nyaluso ya vhutsimbidzamirado (fine motor skills), kha vha tende vha tshi ita ndowendwe dza mushumo wavho buguni ya ndowendzo i re na mitaladzi u swika u ñif ulufhela ha u ñwala buguni dza mishumo ho no fhatela.



TSHIVENDA



Bugu
ya


4

Themo 4




Dainaso






Dzina langa ndi:



Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso ni
ambe nga tshaka dzo
fhambananho dza dzidainaso.
Dainaso dzo vha dzi tshi tshila nga
ndilade?
Izwi zwipuka zwe zwa tshila kalekale ri zwi
divhela ngafhi?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.



Mudededzi: Tsaino






Deithi:

3






Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro ni khalare zwivhumbeo u
itela uri zwi vhe 8 kha rou iñwe na iñwe.



Itani ndowendowe ya nomboro 8.





1.2



Kha ri ite nyito

Gerani phazili ni kone u lingedza u i fhaṭa haf'hu.








Kha ri ite nyito

Tanganyani zwithoma ni tshi ola tshipuka tshine tshi si tsha vha
hone shangoni. Ni kone u khalara tshifanyiso.



Kha ri ite nyito

Shumisani zwigeriwa zwi re murahu ha
bugu kha u ita dainaso. Ni tea u peta
phuleithi ya bammbiri nga vhukati
uri ni ite ngayo mutumbu. Ni kone u
nambatedza thoho, milenzhe na mutshila.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Themo ya 4 – Vhege dza 1–5



Kha ri nwale

K

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.




Tevhedzelani ledere.



ketel

Wanani ni tangedzele ledere **k** afho tshibogisini..





1.5



Kha ri nwale

Nwalani ledere **k** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi
bulela nthā maipfi.



kat



koning




kaas



kamera



koek



koedoe

Nwalani dzina lanu ni kone u nambatedza tshitikara ni tshi sumbedza uri mushumo ndi wavhuđi.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

1.6




Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona. Ri zwi divha nga mini uri ndi Tshimedzi (Lučavula)? Vhana vho ambara mini? Zwimela zwi vhonala nga ndilade?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.

Ndi Tshimedzi



1.7



Dzina langa ndi:



Kha ri nwale

Khalaranî tshifanyiso ni bule uri ndi
khalañwaha ifhio.

Nambatedzani
zwitikara zwa
maluvha ni fhedzise
tshifanyiso tshañu.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




2

Zwiñoni na zwikokovhi

Themo ya 4 – Vhege dza 1–5





Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga
zwipuka zwa tshaka dzo fhambananaho
zwine na kona u zwi vhona.

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi re na
mathenga?

Zwi dipfa nga ndilade?

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi re na
makwanda?

Zwi dipfa nga ndilade?

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi no
fhufha?




Ndi zwivhumbwa zwifhio
zwi no bambela?

Ni kona u vhona makumba
mangana?



Mudededzi: Tsaino

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.



2.I



Kha ri ite nyito

Nambatedzani
pheroti (khwamba)
nthihi vhukati.

Nambatedzani
pheroti nthihi nga
nthā ha i re vhukati.

Nambatedzani
pheroti nthihi fhasi
ha i re vhukati.



Kha ri ite nyito

Vhandelelani
maipfi haya.



tshisu

tshi

su

su



ndou

ndo

u



okitopasi

o	ki	to	pa	si
---	----	----	----	----



khwamba

khwa	mba
------	-----



notshi

no	tshi
----	------



Kha ri mutsindo

Gerani zwinoni zwi re
kha masiatari a re na
zwigeriwa.


Shumisani minwe yanu
kha u ita tshidade itshi.



Tshi oni tsha mukuku.

Tsho dzula tshi ahani.

Tshi o ou fhufela makoleni.




2.2



Vha ri vhalele

Gerani magaraṭa aya ni a vhekanye a bve zwigwada zwa 2. Zwinoni na zwikokovhi. Bulani uri dzina la tshivhumbwa tshinwe na tshinwe li thoma nga ledere lifhio. Ni kone u vhekanya zwivhumbwa u bva kha tshiṭukusa u ya kha tshihulwanesa.

Magaraṭa aya a
a rembulusea.




nowa



ngwena



luaviavi



tswina



phingwini



nkhwe



sekwa



goni



liivha








2.3



Kharite nyito

Gerani magaraṭa aya ni kone u dubekanya zwifanyiso uri zwi ite zwit̄ori zwa 2.
Anetshelani khonani yanu izwi zwit̄ori.

Magaraṭa aya a
a rembulusea.





Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito



Ndi pheroti ifhio i re nga phanda?



Ndi pheroti ifhio i re nga nthā?
Ndi pheroti ifhio i re nga fhasi?



Muvhala wa pheroti i re vhukati ndi
ufhio?

Muvhala wa pheroti i re kha
tshanda tshanu tsha monde ndi
ufhio?

Pheroti i re kha tshanda tshanu
tsha u la i na muvhala ufhio?



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Themo ya 4 – Vhegedza 1–5




Kha ri nwale

b

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.






Tevhedzelani ledere.



bisi

Wanani ni tangedzele ledere **b** afho tshibogisini.



2.6



Kha ri nwale


Nwalani ledere **b** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi
bulela nt̄ha maipfi.




bambela



bannda



bogisi






bugu



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **b**.



Mudededzi: Tsaino




Deithi:

2.7



Vha ri vhalele

Kovhelani vhana izwi zwithu zwi tshi lingana.
Zwi oleni zwibogisini.











2.8



Vha ri vhalele

Izwi zwithu zwe lapfa
lungafhani?

Gerani theiphi ya u ela ni ele uri izwi zwithu zwe lapfu lungafhani.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



3


Zwipuka zwa daka


Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni
ambe nga zwipuka zwine na
khou zwi vhona.





Kha ri nwale

Itani mibvumo i no
itwa nga zwipuka izwi.
Ndi zwipuka zwifhio
zwi no itesa phosho?

Nambatedzani
zwitikara
fhetħu hone.




3.I




Kha ri vhale


Anetshelani tshiṭori. Khałarani tshifhaṭuwo ni tshi
sumbedza uri ndou i dipfa nga ndilade




Ndi na mme anga zwi a
takadza.



Ndo xela.



Nthuseni u Ქoda mme anga.



Mme anga ndo vha wana.

3.2



Vha ri vhalele

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze khonani yanu uri ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi nahone ndi tshifhio tshi re na zwituk?

Hu na zwibogisi zwi no lingana?

Ni kone u vhala tshivhalo tsha zwithu ni tevhedzele nomboro i re yone.

	5	6		7	q
	7	8		3	5
	6	8		1	4
	4	5		3	5
	4	6		4	9
	6	7		8	9




Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



Kha ri nwale

h

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala
nga penisela. Thomani kha tshithoma.





Tevhedzelani ledere.



haka

Wanani ni tangedzele ledere h afho
tshibogisini.





3.4



Kha ri nwale

Nwalani ledere **h** ni kone u thetshelesa mibvumo
musi ni tshi bulela ntsha maipfi.



heke



holo




hemmbe



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **h**.



Mudededzi: Tsaino


Deithi:

27




3.5

Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



Kha ri nwale

Fhedzisani u ola zwisusu izwi. Olani zwithoma u itela uri mafhafha azwo a fane. Ndi tshisu su tshifhio tshi re na zwithoma zwinzhi?














3.6



Kha ri nwale

Gerani magaraṭa aya ni livhanye nomboro na ipfi.
Ni kone u khethenkanya magaraṭa aya kha magaraṭa a zwipuka na magaraṭa a mitambo.

Magaraṭa aya a
a rembulusea.

	2 		3 
	4 		5 
	6 		7 
	8 		9 






3.7



Kha ri ite nyito

Gerani magaraṭa kha khethekanyo ya zwigeriwa ni
vhone uri ni nga kona u livhanya zwifanyiso izwi na zwi re
kha magaraṭa nga luvhilode.

Magaraṭa aya a
a rembulusea.

i**inkhi****p****papawe****b****bola****l****linga****h****haka****n****ningo****e****emere****s****saha**

3.8

Dzina langa ndi:



Kha ri nwale

Bulani uri zwifanyiso izwi ndi zwa mini ni thetshelese na mubvumo. Ni kone u tevhedzela maipfi.

 bika	 baka	 buka
 nungu	 mbungu	 thungu
 bege	 dzhege	 gege
 dzhasi	 bisi	 tshisi

Mudededzi: Tsaino




Deithi:



4




Mitambo





Nambatedzani
zwitikara
fhetħu hone.



Ndi mitambo ifhio ine na kona u i vhona zwifanyisoni izwi?

Ni takalela mitambo ifhio?

Hu na milayo ine na i divha ya mitambo iyi?

Ndi nga mini ri na milayo mitamboni?

Ndi nga mini u tamba mitambo tshi tshithu tshavħudi kha riñe?

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Themo ya 4 – Vhege dza 6-10


4.1




Kha ri nwale



Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.




Tevhedzelani ledere.



emere

Wanani ni tangedzele ledere **e** afho tshibogisini..



34




4.2




Kha ri nwale

Nwalani ledere e ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela ntsha mai pfi.



egisi








esela



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo e.












Mudededzi: Tsaino

Deithi:



35



Ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi? Vhalani uri hu na zwithu zwingana ni kone u tevhedzela nomboro i re yone.


	8	9	
	X	7	
	3	6	
	6	7	
	1	2	
	2	3	
	7	8	
	9	8	
	8	9	
	7	8	





Bola ya pfuka bulasi.

4



Sam u ñea vhana bola yavho.
Vha tamba ngayo vhothe.

8



Bola ya pfuka zuu.

5




Ntakadzeni u raha boy
nga shotho.

1



Bola ya pfuka bitshi.

6



Bola ya gonya nt̄ha ya
pfuka fentsi na bada.

2

Bola ya pfuka mudana.

3



Samu u gavha bola.

7



Vha ri vhalele

Wanani uri የኩና ሚኩዎ እና ሚኩዎ በኩራ ጽውጭና.
Talani mutalo u tshi bva kha የኩና u tshi ya kha nomboro yone.
Tevhedzelani dzinomboro ni vhale ni tshi ya murahu u bva kha 9 u
swika kha 1.

9
8
7
6
5
4
3
2




Ntakadzeni
o kora zwikoro
zwa 9.



Ann o
kora
zwikoro
zwa 5.




Lindi o kora
zwikoro zwa 2.



Jim o
kora zwikoro
zwa 4.




Langanani o
kora zwikoro
zwa 5.



Sam o
kora tshikoro
tsha 1.

4.7

Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni nwale nomboro ni tshi thoma nga l yo imela muwini.

Bulani uri ndi tshipuka tshifhio tshi re tsha u thoma, tsha vhuvhili, tsha vhuraru, tsha vhuna, tsha vhutu, tsha vhurathi, na tsha u fhedzisela.

Ndi tshifhio tshi no ongolowesa?

Ndi tshifhio tshi re tshitukusa?

Ndi tshifhio tshi no leluwesa?



4.8




Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro. Ni kone u khalara tshivhalo tshone tsha zwithu kha rou (muduba) iñwe na iñwe.


6




7




8



9



10



Mudededzi: Tsaino



Deithi:

41




5

U pembela





Nambatedzani
zwitikara
fhet̄hu hone.



Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe uri ndi u pembela hufhio
hune na hu divha.

Ndi u pembela hufhio hune na hu funesa?

Ni pembelela duvha la mabebo anu nga ndilade?

Ndi u pembela hufhio hune ha itwa nga vhaīwe vhana vha
re kilasini yanu?



5.I



Kha ri ite nyito

Sumbedzani avha vhana ndila ya u ya hune vha
do pembela hone.

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.








5.2



Ambani uri zwifanyiso izwi ndi zwa mini ni kone u amba uri ndi zwifhio
zwine madzina azwo a fhela nga maledere a no fana.



Ndi zwifanyiso zwifhio zwi no thoma nga maledere a no fana?



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

45




5.3

Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Shumisani zwitikara kha u tama phathi iyi.



46

5.4



Kha ri nwale

Ndi zwiliwa zwifhio zwine na
khou zwi vhona tshifanyisoni
itshi?

Mutukana/musidzani a
re muñe wa phathi u na
miñwaha mingana?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.






5.5



Kha ri nwale

r

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.




Tevhedzelani ledere.



rinnji

Wanani ni tagedzele ledere **r** afho tshibogisini.





5.6




Kha ri nwale

Nwalani ledere **R** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela ntsha maipfi.



rokho



rula



radio






raka



Kha ri nwale

Wanani ni tagedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **R**.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:







5.7



Vha ri vhalele

Itani tshitendeledzi **tshitswuku** u mona na tshipukha **tshihulwanesa** na tshitendeledzi tsha **lutombo** u mona na tshipuka **tshitukusa** kha tshibuloko tshiinwe na tshiinwe.









5.8



Vha ri vhalele

Itani thikhi kha tshithu tshine tsha lemelesa kha rou iñwe na iñwe.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

51



5.9



Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro ni khalare zwivhumbeo u itela uri
zwi vhe 9 kha rou iñwe na iñwe.

	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

	<input type="text"/>								
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<input type="text"/>								
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	<input type="text"/>								
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Itani ndowendowe ya nomboro 9.





5.10




Vha ri vhalele

Thusani rabulasi u vhala zwifuwō.



+




=

5




+




=

5



+



=

5




+




=

2



+



=

4



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

53



Zwigeriwa



Phazili:

Gerani phazili kha mutalo wo tħukukanyiwaho. Zwino tħumani zwipida uri ni vhumbe zwifanyiso.



Zwiñoni zwivhili:



Gerani zwiñoni, zwi peteni ni zwi nambatedze nga gułuu u itela uri zwi ite zwipopai zwa minwe. Shumisani zwiñoni izwi kha u ita zwine zwa khou ambiwa nga tshirendo tshi re kha siatari ja 14.

Magarača a thevhékano:

Gerani magarača aya ni a dubekanye nga ngona ni kone u anetshela tħiżżeġ tħaġħid zwa khou bvelela kha garača l-inwe na l-inwe.

Itani Dainaso:

Gerani milenzhe, tħoħo na mutshila kha mitaladzi mitswu. Petani phuleithi ya bammbiri nga vhukati. Zwino nambatedzani zwipida izwi zwi ite dainaso i no nga i re tħifanyisoni.



U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iji ya zwigeriwa. Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.



ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito

Gerani siačari kha mutalo wo tčhukukanyiwaho ni
nambatedze siačari kha gwati la murahu uri ni ite
tshikwama. Pangani zwigeriwa zwaču henefha uri zwi
si xele.





NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA



NAMBATEDZANI HAFHA




NAMBATEDZANI HAFHA














NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA






Ndi na ndala. Maapula
aya ndi oneone.



Namusi ri do dalela Jerry
zuu. Ni t^uwe zwavhudⁱ Jerry.

8




Hu khou bvelela mini? Ndi
tou tama arali ndo vha ndi
tshi nga dzhenavho kilasini



5




Jerry u ya
tshikoloni.



1




Ndi tou tama arali ndo
vha ndi tshi kona u
vhala na u nwala.



Ndi khou todou ya tshikoloni.

2



Tshifhinga tsha u ya hayani
tsho swika Vho Jerry. Kha ri
tuwe.



7






STICKERS

GRADE R BOOK 4


2-3








10



II



I2-I3





14

20











23







12-13



42-43



44





46-47

